

Naziv firme	
Matični broj firme:	
Adresa:	
Kontakt osoba/funkcija:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	
Brojevi transakcionih računa klijenta uključenih u m-Banking uslugu:	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Predmet: ZAHTJEV ZA (označiti znakom x):

- ☐ Promjenu podataka iz Zahtjeva (naziv firme, adresa, kontakt)
- ☐ Blokadu korištenja m-Banking usluge
- ☐ Otkaz korištenja m-Banking usluge
- ☐ Izmjena ovlaštenih korisnika (ukidanja postojećih i dodavanje novih korisnika)
- ☐ Uključenje dodatnih računa u rad preko m-Banking sistema

Obrazloženje:

Klijent

(potpis ovlaštenog lica)

Datum

Zahtjev primio: _____

Mjesto i datum: _____